



# basic education

---

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## **SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS**

**SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)**

**PAMPIRI YA BORARO (P3)**

**2016**

**MEMORANDAMO**

**MATSHWAO: 100**

**Memorandamo ona o na le maqephe a 9.**



**KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO – (MATSHWAO A 50)**

**SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)- SLKT**

**ELA HLOKO:**

- Sebedisa ruburiki ena ka nako tsohle ha o lekanyetsa meqoqo (Pampiri ya 3, Karolo ya A).
- Matshwao a 0-50 a arotswe ho ya ka dikgato tse 5 tsa ditlhaloso.
- Lekgetheng la Dikahare, Puo le Setaele, tlhaloso e nngwe le e nngwe ya bokgoni e arotswe habedi ho hlahisa boemo bo hodimo le boemo bo tlase; boemo bo bong le bo bong bo na le tlhaloso ya bona.
- Lekgetha la sebopeho lona ha le a arolwa ka bokgoni bo nang le boemo bo hodimo le bo tlase.

**RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO – SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE [MATSHWAO A 50]**

Makgetha a ho lekanyetsa		Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
<b>DIKAHARE LE MORALO</b>  (Nehelano ya sehlooho) tlhophiso ya mehopolole dintlha, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba, maikemisetso le maemo  <b>MATSHWAO A 30</b>	<b>Boemo bo hodimo</b>	<b>28–30</b> -Nehelano e bontshang kutlwisiso e babatsehang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang -Mehopole e matla, e phepetsa monahano mme ke e kgodisang -O hlophisitse hantle ka tsela e babatsehang, mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>22–24</b> -Nehelano e ntle e supang tsebo le bokgoni -Mehopole ke e ipapisitseng ka botlalo le sehlooho mme e kgahlisang -O hlophisitse hantle ka tsela e supang bokgoni mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>16–18</b> -Nehelano ke e kgotsofatsang ditlhoheho; -Mehopole e momahane ka tsela e kgotsofatsang le e kgodisang; -O hlophisitse hantle ka tsela e mahareng mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>10–12</b> -Nehelano e momahane mona le mane -Mehopole ke e seng ya boiqapelo mme e sa hlangang -Ho na le bopaki bo seng bokae ba tlhophiso le momahano ya mosebetsi	<b>4–6</b> -Nehelano e tswile lekoteng ho hang -Mehopole ke e sa tsepamang e dubakaneng -Ha e utlwahale mme dintlha di a phetakakwa -Ha o a hlophiswa ka tshwanelo le momahano ha e yo
		<b>Boemo bo tlase</b>	<b>25–27</b> -Mosebetsi o tswileng matsoho leha o haellwa ke dintlha tse ikgethang tsa moqoqo o babatsehang -Mehopole ke e supang boiphihlelo bo hodimo -O hlophisitse hantle ka tsela e babatsehang mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>19–21</b> -Mosebetsi o radiilweng hantle -Mehopole ke e loketseng mme e thahasellisang -O hlophisitse hantle ka tsela e bontshang bokgoni mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>13–15</b> -Mosebetsi o a kgotsofatsa leha o sa hlaka mona le mane -Mehopole e momahane ka tsela e mahareng mme e a kgodisa -Karolo ya mosebetsi e itseng e hlophisitse; -Karolo feela e hlophisehile ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>7–9</b> -Mosebetsi boholo o tswile lekoteng -Mehopole ha e a momahana ka tshwanelo mme e a lahlehisa -Nehelano ha e na bopaki bo bokaalo ba tlhophiso le momahano

Makgetha a ho lekanyetsa		Phihlello e babatsehanga	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
<b>PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO</b>  Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe ke tse lokelang sepheo/tshusumetso le maemo Kgetho ya mantswa Tshebediso ya puo le tlwaelo, matshwao a ho bala le mopeleto  <b>MATSHWAO A 15</b>	<b>Boemo bo hodimo</b>	<b>14–15</b> -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo ka tsela e e babatsehanga -Tshebediso ya hae ya puo e a ikgetha, mme e bontsha boitshepo ka tsela e tsotegang -O sebedisitse sehalo se matla, mme se susumetsang ka tsela e ikgethang -O batla o hloka diphoso tsa puo le tsa mopeleto -O radilwe ka bokgoni bo tsotegang	<b>11–12</b> -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo ka tsela e supang bokgoni -Tshebediso ya puo e matla, mme ho sebedisitse sehalo se loketseng -Boholo ba mosebetsi ha o na diphoso tsa tshebediso ya puo le mopeleto -O radilwe hantle ka tshwanelo	<b>8–9</b> -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo ka tsela e mahareng -Tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fetisa moelelo ka tshwanelo -Puo ya bonono ke e loketseng, mme e sebedisitse ka tshwanelo -Sehalo se sebedisitse ka tshwanelo -O radilwe ka tsela e mahareng feela	<b>5–6</b> -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo a ditaba -Tshebediso ya puo ke ya motheo feela -Sehalo mmoho le moelelo o hlahiswang ke tema ke tse sa lokelang -Ho sebedisitse tlotlontswe ya motheo feela	<b>0–3</b> -Tshebediso ya puo ke e sa utlwisisehang -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela baamohedi ba ditaba, sepheo le maemo -Tshebediso ya tlotlontswe e haellang ke sesosa sa nehelano e sa utlwisisehang
		<b>Boemo bo tlase</b>	<b>13</b> -Tshebediso ya puo ke e nepahetseng, mme e susumetsang sehalo sa tema -O batla o hloka diphoso tsa puo le tsa mopeleto -O radilwe ka bokgoni	<b>10</b> -Tshebediso ya puo ke e sefutho mme e loketseng maemo -Sehalo ke se matla, mme se loketseng -Ho na le diphoso tse seng kae tsa puo le tsa mopeleto -O radilwe hantle	<b>7</b> -Tshebediso ya puo ke e kgotsofatsang leha ho na le ho sa tsamaelane mona le mane -Ka kakaretso sehalo ke se loketseng leha puo ya bonono e le e haellang	<b>4</b> -Tshebediso ya puo ke ya motheo feela. -Popeho ya dipolelo ke e tshwanang e se nang motswako o monyane kapa o siyo hohang -Tlotlontswe e haella haholo feela
<b>SEBOPEHO</b>  Makgetha a tema: popeho ya dipolelo le kgodiso ya diratswana le bolelele bo hlokehang  <b>MATSHWAO A 5</b>		<b>5</b> -Kgodiso ya sehlooho ke e babatsehanga -Dintlha tse phethahetseng ka botlalo. -Dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e babatsehanga.	<b>4</b> -Tlhlamano ya dintlha ke e loketseng, mme e hodisang sehlooho -Momahano e bopilweng ke e supang bokgoni -Dipolelo le diratswana di a hlhlamano mme di fapafapantswe.	<b>3</b> -Dintlha tse loketseng di ntshetswa pele -Dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e mahareng -Moqoqo o a utlwisiseha leha o le diphoso.	<b>2</b> -Dintlha tse itseng di a utlwahala -Dipolelo le diratswana di na le diphoso -Moqoqo o ntse o hlahisa moelelo o itseng.	<b>0–1</b> -Dintlha tse hlokehang tsa bohlokwa ha di a haella -Dipolelo le diratswana tse hlahisitsweng ke tse fosahetseng -Moqoqo ha o na moelelo o lebeletsweng
		<b>MATSHWAO</b>	<b>43–50</b>	<b>33–40</b>	<b>23–30</b>	<b>13–20</b>

**Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:**

<b>Makgetha a Tekanyetso</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo</b>
Dikahare/Moralo (60%)	30	DM =
Puo/Setaele/Ho hlaola diphoso (30%)	15	PST =
Sebopeho (10%)	05	Seb =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>50</b>	

**KAROLO YA A: MOQOQO****POTSO YA 1****1.1 Sehlooho: Ke ne ke batle ke lelekwa sekolong.**

Dikahare: Dikahareng ho hlake hore ke ketsahalo/diketsahalo dife tsentseng hore o batle o lelekwa sekolong, mohlala: ho nwa jwala sekolong; ho tsuba sekolong; ho fihla ka morao ho nako; ho lwana; ho tella matitjhere; jj.

**[50]****1.2 Sehlooho: Pula ya tla ya re senyetsa mokete bathong!**

Dikahare: Di hlakise hore e ne le mokete ofe, o tshwaretswe kae, ho menngwe batho bafe, pula e sentse mokete jwang, ba entse eng ka mora moo; jj.

**[50]****1.3 Sehlooho: Ke a mo hopola moahisane eo wa ka.**

Dikahare: Dikahare di bue hore moahisane ke mang, o ile a etsa eng e etsang hore a mo hopole. Mohlahlobuwa a hlalise maikutlo a hae.

**[50]****1.4 Sehlooho: Dintle le dimpe tsa ho lokolla batshwaruwa ka parola.**

Dikahare: Di bontshe dintle tsa ho lokolla motshwaruwa ka parola, jk. mohlomong o se a hlabolohile; ke motho ya lokelang ho hlokomela lelapa, jj.

Di boele di bontshe dimpe, jk. o tlo etsa ditlolo tse ding hape tsa molao, o tlo utlwisa mahlatsipa bohloko, jj.

Mona mohlahlobuwa o tshehetsa mahlakore ka bobedi.

**[50]****1.5 Sehlooho: Diselefouno di sitisa bana ho ba le seabo dipapading.**

Dikahare: Di bontshe hore diselefouno di thibela bana ho ba le seabo dipapading jwang, jk. ba pepetana le tsona nako e kgolo le e nyane, kapa di hanane le taba, jk. di etsa hore bana ba thehe setswalle; ba fihlele tse ding tsa dithuto ka ho kena inthaneteng; jj. Mona mohlahlobuwa o tshehetsa lehlakore le itseng.

**[50]****1.6.1- Ditshwantsho**

1.6.8

- Dikahare tse lebelletsweng:
  - moqoqong ona mohlahlobuwa o sheba setshwantsho, mme a qoqe ka seo setshwantsho se se qholotsang maikutlong a hae.
  - moqoqo wa hae o tshwanetse ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho seo ho qoqwang ka sona ka tsela e hlakileng;
- Moqoqo o ka ngolwa lehlakoreng lefe kapa lefe.

**[50]****MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:****50**

**KAROLO YA B: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E TELELE - (MATSHWAO A 30)**

**SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL) SLKT**

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihlello e babatsehlang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
<b>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO</b>  -Nehelano le mehopolo; -Tlhophiso ya mehopolo; -Sepheo, baamohedi ba ditaba, makgetha a tema le maemo.  <b>MATSHWAO A: 18</b>	<b>15–18</b>  -Nehelano e babatsehlang e supang bokgoni bo ikgethang; -Mehopolo e matla, e butswitseng; -Tsebo e batsi ya makgetha a mofuta ona wa tema; -Mosebetsi ha o kgere, o tsepame; -Mehopolo le dikahare ke tse momahaneng, mme dintlha tsohle di tshhehetsa sehlooho ebile di hlalositse ka tsela e babatsehlang; -Sebopeho ke se nepahetseng.	<b>11–14</b>  -Nehelano e ntle haholo, e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta ona wa tema; -Mosebetsi ha o kgere, o tsepame; -Mehopolo le dikahare ke tse momahaneng, tse hlalositse ka tsela e supang bokgoni, mme di tshhehetsa sehlooho; -Sebopeho ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa.	<b>8–10</b>  -Nehelano e lekaneng e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema; -Mosebetsi ha o a tsepama ka ho phethahala – ho na le ho kgera ho itseng; -Mehopolo le dikahare di na le momahano e mahareng, mme ke dintlha tse itseng feela tse tshhehetsang sehlooho; -Sebopeho ke se loketseng ka kakaretso empa se nang le diphoso.	<b>5–7</b>  -Nehelano ya motheo e bontshang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema; -Mosebetsi o na le tsepamo e itseng empa o a kgera; -Ha se ka dinako tsohle mehopolole dikahare di momahaneng. - Sehlooho se tshhehetswa ke dintlha tse mmalwa; -Sebopeho se foofo feela, mme se na le bohlotso bo boholo. -Kgaello e matla ya tse itseng tsa bohlokwa.	<b>0–4</b>  -Nehelano e totobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema; -Moelelo o nyotobetse ke ho kgera ho hoholo; -Mehopolo le dikahare ha di na momahano, mme ke dintlha tse mmalwa haholo tse tshhehetsang sehlooho; -Ha ho boitekoe ba ho sebedisa melao ya sebopeho.
<b>PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO</b>  -Sehalo, rejistara, setaele, maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; -Tshebediso ya puo, tlwaelo ya tshebediso ya puo, kgetho ya mantse, matshwao a ho bala le mopeleto.  <b>MATSHWAO A: 12</b>	<b>10–12</b>  -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontse di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; ka ho fetisisa ka tsela e babatsehlang.  -Tshebediso ya puo e nepahetse ebile e bopehile hantle;  -Mosebetsi ha o na diphoso.	<b>8–9</b>  -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontse di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; ka tsela e bontshang bokgoni bo boholo.  -Tshebediso ya puo e nepahetse ka kakaretso ebile e bopehile hantle;  -Tshebediso ya tlotlontse e ntle haholo;  -Mosebetsi boholo ha o na diphoso.	<b>6–7</b>  -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontse di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; ka tsela e mahareng  -Mosebetsi o na le diphoso tse itseng tsa tshebediso ya puo;  -Tshebediso ya tlotlontse ke e lekaneng;  -Diphoso ha se tse nyotobetse moelelo.	<b>4–5</b>  -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontse di lokela maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo hanyane;  -Tshebediso ya puo e fosahetse ebile e tletse diphoso tse ngata;  -Tlotlontse e haellang;  -Moelelo o nyotobetse.	<b>0–3</b>  -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontse ha di dumellane le maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo;  -Mosebetsi o tletse diphoso, o dubakane;  -Tlotlontse ha e dumellane le sepheo;  -Moelelo o nyotobetse haholo.
<b>MATSHWAO</b>	<b>25–30</b>	<b>19–23</b>	<b>14–17</b>	<b>9–12</b>	<b>0–7</b>

**Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:**

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare/Moralo/Sebopeho (60%)	18	DMS = PST =
Puo/Setaele/Ho hlaola diphoso (40%)	12	
<b>Matshwao ohle</b>	<b>30</b>	

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE****POTSO YA 2****2.1 Lengolo la setswalle**

Dikahare:

- Aterese e nngwe feela, ke ya mongodi. E ngolwe bohareng ba leqephe ho tloha letsohong le letshehadi ho isa ho le letona.
- Tlase aterese ho ngolwe letsatsi la mohlale lengolo le ngolwang.
- Ho tlole mola ka mora aterese le mohlale e be ho tla tumedisole.
- Tlola mola e be o qala ditaba tsa lengolo.
- Seratswana sa pele ke selelekela. Mmole wa lengolo o be le diratswana.
- A lebohise motswala ka katleho ya hae.
- Qetelo e be e dumellanang le mofuta ona wa lengolo.

**[30]****2.2 Obitjhuari**

Dikahare:

- Lebitso la mofu.
- Tlhaho ya hae (sebaka, letsatsi le selemo sa tswalo).
- Tsa kgolo ya hae: thuto, mosebetsi le lenyalo (ha di le teng).
- Tsa lefu la hae (letsatsi le tsela eo a hloka hetseng ka yona).
- Maballo: bao a ba siyang.
- Seboko sa hae.

**[30]****2.3 Atikele e yang koranteng**

Dikahare:

- Sehlooho e be se matla se hohelang mmadi.
- Lebitso la moqolotsi wa ditaba le sebaka moo atikele e ngolletsweng di hlahiswa ka mongolo o motenya le ditlhaku tse kgolo.
- E arolwa ka dikholomo tse bopilweng ka diratswana tse kgutshwane.
- Seratswana sa pele ke ditaba tsa atikele tse kgutsufaditsweng; se tsebisa mmadi dintlha tsa bohlokwa, tse kang ho etsahala eng, ke mang, kae, neng, hobaneng le hore tsohle di tla latela jwang.
- E ngolwa ho hlaha lehlakoreng la mmuuwa. Maemedi a mmui (nna, ke) ha a sebediswe.
- Tshebediso ya mabitso a batho e eketsa bonnete ba ditaba tseo ho ngolwang ka tsona.

**[30]****2.4 Puo**

Dikahare:

- Pulo ya puo e be matla, mme e hlakise sepheo.
- Ho sebediswa puo e loketseng baamohedi ba ditaba le maemo.
- Dipolelo ke tse kgutshwane tse ka nnang tsa tswaka metlae, diqotso kapa dipolediso tsa bonono ho natefisa puo.
- Puo e lokela ho phalla ha monatjana.

**[30]****MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B:****30**



**KAROLO YA C: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E KGUTSHWANE (MATSHWAO A 20)**

**SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL) SLKT**

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihlello e babatsehlang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
<b>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO</b> -Nehelano le mehopolo; -Tlhophiso ya mehopolo; -Sepheo, baamohedi ba ditaba, makgetha a tema le maemo. <b>MATSHWAO A: 12</b>	<b>10-12</b> -Nehelano e babatsehlang e supang bokgoni bo ikgethang; -Mehopolo e matla, e butswitseng; -Tsebo e batsi ya makgetha a mofuta ona wa tema; -Mosebetsi ha o kgere, o tsepame; -Mehopolo le dikahare ke tse momahaneng, mme dintlha tsohle di tshhehetsa sehlooho ebile di hlahositswe ka tsela e babatsehlang; -Sebopeho ke se nepahetseng.	<b>8-9</b> -Nehelano e ntle haholo, e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta ona wa tema; -Mosebetsi ha o kgere, o tsepame; -Mehopolo le dikahare ke tse momahaneng, tse hlahositsweng ka tsela e supang bokgoni, mme di tshhehetsa sehlooho; -Sebopeho ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa.	<b>6-7</b> -Nehelano e lekanyeng e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema; -Mosebetsi ha o a tsepama ka ho phethahala – ho na le ho kgera ho itseng; -Mehopolo le dikahare di na le momahano e mahareng, mme ke dintlha tse itseng feela tse tshhehetsang sehlooho; -Sebopeho ke se loketseng ka kakaretso empa se nang le diphoso.	<b>4-5</b> -Nehelano ya motheo e bontshang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema; -Mosebetsi o na le tsepamo e itseng empa o a kgera; -Ha se ka dinako tsohle mehopolo le dikahare di momahaneng. - Sehlooho se tshhehetswa ke dintlha tse mmalwa; -Sebopeho se fofo feela, mme se na le bohloka bo boholo. -Kgaello e matla ya tse itseng tsa bohlokwa.	<b>0-3</b> -Nehelano e totobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema; -Moelelo o nyotobetswa ke ho kgera ho hoholo; -Mehopolo le dikahare ha di na momahano, mme ke dintlha tse mmalwa haholo tse tshhehetsang sehlooho; -Ha ho boiteko ba ho sebedisa melao ya sebopeho.
<b>PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO</b> -Sehalo, rejistara, setaele, maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; -Tshebediso ya puo, tiwaelo ya tshebediso ya puo, kgetho ya mantse, matshwao a ho bala le mopeleto. <b>MATSHWAO A: 8</b>	<b>7-8</b> -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontse di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; ka ho fetisisa ka tsela e babatsehlang. -Tshebediso ya puo e nepahetse ebile e bopehile hantle; -Mosebetsi ha o na diphoso.	<b>5-6</b> -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontse di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; ka tsela e bontshang bokgoni bo boholo. -Tshebediso ya puo e nepahetse ka kakaretso ebile e bopehile hantle; -Tshebediso ya tlotlontse e ntle haholo; -Mosebetsi boholo ha o na diphoso.	<b>4</b> -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontse di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; ka tsela e mahareng -Mosebetsi o na le diphoso tse itseng tsa tshebediso ya puo; -Tshebediso ya tlotlontse ke e lekanyeng; -Diphoso ha se tse nyotobetsang moelelo.	<b>3</b> -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontse di lokela maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo hanyane; -Tshebediso ya puo e fosahetse ebile e tletse diphoso tse ngata; -Tlotlontse e haellang; -Moelelo o nyotobetse.	<b>0-2</b> -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontse ha di dumellane le maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; -Mosebetsi o tletse diphoso o dubakane; -Tlotlontse ha e dumellane le sepheo; -Moelelo o nyotobetse haholo.
<b>MATSHWAO</b>	<b>17 - 20</b>	<b>13-15</b>	<b>10-11</b>	<b>7-8</b>	<b>0-5</b>

**Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:**

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare/Moralo/Sebopeho (60%) Puo/Setaele/Ho hlaola diphoso (40%)	12 8	DMS = PST =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>20</b>	

**KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE****POTSO YA 3****3.1 Papatso**

Dikahare:

- Ho bapatswa kgwebo ya ho lokisa diselefouno.
- Puo e lokela ho susumetsa mmadi/moreki.
- O lokela ho kgodisa mmadi/moreki hore ke bona feela motseng ba ka lokisang selefouno ya hae.
- Sebaka sa kgwebo, dinako tsa ho bula le ditefello di ka hlahiswa.
- Dipolelo di be kgutshwane empa molaetsa o utlwahale.

**[20]****3.2 Dayari**

Dikahare:

- Ho ngolwa diketsahalo tsa letsatsi ka leng e le rekoto.
- Letsatsi la mohla ho rekotwang le a ngolwa.
- E ngolwa ho tswa lehlakoreng la mmui.
- Puo ke e bonolo, mme sehalo se tsamaellana le ditlhodisano.

**[20]****3.3 Ditshupiso**

Dikahare:

- Ditshupiso di lokela ho ngolwa di le ho sekaotaelo temekisong ya tumelo.
- Tatellano e nepahetseng ke ya bohlokwa.
- Bua ka mahlakore (... thinyetsa lehlakoreng le letona); meaho (... o feta lebenkele la Ponto); matshwao a tsela (ha o fihla pele o tla bona letshwao la ho ema).
- Lekanya bolelele ba tsela (ka mora kilometara e le nngwe, o tla bona ...) le nako (tsamaya metsotso e leshome o tla kopana le ...)
- Puo e hlakileng e bile e otlohile le sehalo se tsamaellanang le mofuta ona wa tema di lokelwa ho sebediswa.

**[20]****MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C:****20****MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:****100**